

Adesua 12: Apata Ada Pa Kεσεε Paa!

Asem Titire a Yebegyina So

Efise Onyankopɔn dɔ yɛn, yebetumi agyedi ne n'ahyehyedeε, te sε Maria yεε no.

Kyerεwnsem a Egyina So

Luka 2:1-20

Bible Nsem

“Enne wɔawo Agyenkwa a ɔne Kristo Awurade no ama mo wɔ Dawid kurom.”
(Luka 2:11, NA-TWI).

Nsusuie Akyere

Mmofra bεte ase sε Yesu ne Onyankopɔn Ba ne yɛn Gyefɔɔ.

Mmofra bεhu sε Maria gyedii Onyankopɔn ahhyehyedeε, senea eyε den no mpo.

Mmofra bεte ase sε Onyankopɔn betumi de obiara ayε ne anansesem kεσεε no mu baako.

Nneema a Eho Hia Ma Kumkumu Kuo

- ☐ Baibol bi
- ☐ Din nsesoo
- ☐ Nkyenkyen biara mma baako

Dwumadi: Anigyee Nsem Ntiaa

- ☐ Kɔpi 1, nhoma ntwamutam a wɔakyerew “Anigyee Nsem” ho nhwesoo so (anaa wɔakyerew wɔ krataa so)
- ☐ Apono ketewa anaa adaka ketewa bi a wɔbɛfa mu
- ☐ Paw: Nsenkyerenne a wɔakyerew “Anigyee Nsem” ne “Anigyee Kɛsee Nsem” so

Dwumadi: Anansesem Atoatoasoo Agoro

- ☐ Kɔpi 2, krataa a wɔakyerew Lukas 2 mu ntwamutam mmuaee tiaa tiaa (wɔama nsem no ayera)

Dwumadi: Yesu Baa Me Ho Mfonini Ho Mboaboa

- ☐ Krataa anaa poster board
Nwomasua abɔsoɔ, mfonini a wɔakyerew adee so, mmoa anaa mmaa
- ☐ Glue stick
- ☐ Seesaw
- ☐ Crayon anaa marker
- ☐ Paw Dwumadi: Anigyee Mmuaee Afahye
- ☐ Paw: Agyegyedie a eye mmerew (shaker, tambourine) anaa nsam bobo
- ☐ Dwumadi: Anigyee Nsem a Yɛbɛkyere Krataa
- ☐ Index krataa anaa nhoma a wɔabɔ abien
- ☐ Crayon, sticker, marker
- ☐ Paw: Nsem ahorow anaa kyerewnsem a wɔbɛkyerew ho

Nneema a Eho Hia Ma Kɛsee Kuo

- ☐ Baibol bi
- ☐ Paw: Nsamfoɔ ma eho kwan wɔ mmerɛ so A,B,C,D

Nneema a Wɔhia Ama Agoro

Agoro: Nkɔmhyɛ Mframa Ntemu

- ☐ Envelop 4 a wɔakyerew Yesu din biako biako wɔ ho firi Yesaia 9:6
(Ɔkyerekyerɛfo Anwonwadeɛ, Onyankopɔn a Ɔye den, Agya a ne nkwa nni awiei, Asomdwoe Hene)

- ☐ Krataa a ekyere nsem a eko nsem no ho (sebea: “Onyankopɔn a Ɔye den – Yesu wo ahodden na Ɔye den”)
- ☐ Tebea anaa akyerewadee kɔkɔ (whiteboard) se wode behye din no ne nkyerɛase no abɔ mu

Agorɔ: Twen Ahyɛdeɛ no

- ☐ Akyɛdeɛ a wɔakɔtɔ mu (adaka kɛse a emu da ho anaa akyɛde ketewa wo mu)
- ☐ Krataa ketewa a wɔakyerew agorɔ ntem anaa nsɔhwe kɛse (yeyɛ ho pɛ)

Agorɔ: Yesu Din Dwom Gyae

- ☐ Mfonini anaa afidie a wode bɔ dwom (device to play music)
- ☐ Yesu din a wɔka wo Yesaia 9:6 mu

Agorɔ: Ahyɛdeɛ Fa Fa

- ☐ Ade ketewa (bɔɔl, akɔnwa, anaa biribiako)
- ☐ Bea a wɔbetena abɔ ɔhyɛɛ

Kumkɔmu Kuo Dapɛn 1

Minit 15

Fa din nsesoɔ ne nkyɛnkyɛn ma. Paw dwumadi baako a mobɛyɛ mmom bere a mmofra didi wɔn nkyɛnkyɛn no.

Kyɛ Ne Tie

Paw 1

Bisa mmofra ma wɔkyɛ wɔn adeɛ a ɛyɛ kɛsɛɛ ne adeɛ a ɛyɛ hu a ɛbaa wɔn so (adeɛ pa ne adeɛ bone a ɛbaɛɛ anɔpa yi anaa ɛfiri nna a atwam no mu).

Paw 2

Bisa mmofra ma wɔfa akwan so kyɛ sɛnea wɔte nka nne de, fa “Sɛnea Wote Nka” chart no di dwuma.

Mpaɛɛ Ka Ho

Boaboa mpaɛɛ nsem fi sukuufɔɔ mu. Kuo so ɔkyɛɛkyɛɛɔ anaa sukuufɔɔ betumi abɔ mpaɛɛ ma kuo no nyinaa, anaa ɔkyɛɛkyɛɛɔ betumi abɔ mmofra abien ano na wɔmfa wɔn ho bɔ mpaɛɛ ma wɔn ho.

Nsemmisa a ɛhyɛ Kɔkɔ

“Wɔada wo ho anwanwa anaa?”

“Na ɛyɛ anwanwa pa anaa anwanwa bone?”

(Ma akyɛɛkyɛɛɔ ka anansesɛm fa anwanwa pa ho) Wobetumi nso aka na wɔde anwanwa bone ne anwanwa pa ahyɛ nsianim.

Dwumadi: Anigyɛɛ Nsem Ntiaa

Asem Titire: Sɛnea ɛbɛboa mmofra ma wɔte ase sɛ “anigyɛɛ nsem” te sɛn na ɛbɛsiesie wɔn akoma sɛ wɔbete anigyɛɛ kɛsɛɛ paa—Yesu awo!

Nneɛma a ɛho Hia:

Kɔpi 1, nhoma ntwamutam a wɔakyerɛw “Anigyɛɛ Nsem” ho nhwɛsoɔ so (anaa wɔakyerɛw wɔ krataa so)

Apono ketewa anaa adaka ketewa bi a wɔbɛfa mu

Nsɛnkyɛɛne a wɔakyerɛw “Anigyɛɛ Nsem” ne “Anigyɛɛ Kɛsɛɛ Nsem” so (paw)

“Hwan pɛ sɛ ɔte anigyɛɛ nsem? Yɛrekɔbɔ agɔɔ a ɛbɛma yɛadwen fa sɛnea anigyɛɛ kɛsɛɛ te ho.”

Paw Awurade baako: Mma baako fa krataa a ɛwɔ “anigyɛɛ nsem” wɔ so (sɛnea: “Wobenya puppy!”).

Bisa:

“ɛbɛyɛ anigyɛɛ nsem anaa?”

“Kyɛ me wɔ ho hyɛ mu denneennen anaa ma me thumbs up!”

Ma mma baako biara fa krataa a ɛwɔ Anigyɛɛ Nsem so.

Bisa:

“Eyinom nyinaa yɛ adeɛ a ɛyɛ anigyɛɛ—nanso sɛ ɛyɛ anigyɛɛ bi a ɛboro so koraa ɛ?”

“Biribi a ɛbɛsesa wiase—nnye wo da pɛ?”

“Bere tenten a atwam no, nguanhwefoɔ bi na wɔyɛ wɔn adwuma kɛkɛ wɔ kwaɛɛ so no, na biribi anwanwa sii. Abɔfoɔ bi baa wɔn anim de asem bi baa wɔn nkyɛn—na ɛyɛ anigyɛɛ kɛsɛɛ a wɔde bekyerɛ abɔdeɛ nyinaa. Momma yɛnhu sɛ anigyɛɛ no yɛ dɛn wɔ Kɛsɛɛ Kuo mu!”

Kese Kuw

Mmere: 10–15 Minit

Mo kyia akwaba ko Crossroads na ka kyere won se wope won a wobae saa nnawotwe yi.

Potee Mfitiase

Wobetumi apaw baako, abien, anaase ne nyinaa se mfiase wo Kese Kuw!

“Hena Ne Yesu” Fre Ne Mua Mu Mmuae

Mpaebɔ Ahintasem: “Onyankopɔn, Woye Papa Efise...”

(Ka kyere Onyankopɔn nea ema wuhu se ɔye papa—te se senea ɔɔ wo, ɔde wo bɔne kye wo, ɔma wo nneema pa, anaase ɔdi n’apɛde so daa.)

Dwom Mfiase: “Anigye Nhyira Ma Wiase” a Go Fish yee no

Mpaebɔ Mfiase

Ka kyere mmɔfra no se won betumi aso won ani mu na wode won nsam bo bom senea ebɛboa won ama wɔahwe nokware na wɔannie won ho nnipa a wɔwɔ won ho ben no.

Nhyehyee

“Mɛbisa mo asem bi:”

“Den na eye adwuma bɔne a ekese a wubetumi adwene ho?”

“Ebeye se eye se wope abɔa kraman ho fi... anaase wode ho ho ase... anaase wogyna abɔnten mu wusi n’awɔ de nyinaa.”

Gyidi se anaa, wo Bible bere no, se woye ɔhwefɔ na na eye adwuma bɔne paa.

Wɔsee da abɔnten so, hwe won nguan so fi abɔnefɔ nsam, na nkurɔfɔ no ɔɔso nnyaa won ho anaa wɔgyaa won ho.

Wɔnye sikafo. Wɔnye tumiwura.

Wɔye... won a wɔyee adee basaa.

Nanso hwe nea Onyankopɔn de kan kyeree se Yesu—Ogyefɔ a ɔfiri wiase—awo no!

ɔhwefɔ. Enye ahene. Enye nkurɔfo a won din ye kese. Enye mpanyimfo a won ho ye fe wo wiase.

Onyankopɔn somaa ne bɔfo kɔde asem pa no kɔma nkurɔfo a wiase ka se won ho nni hwee.

Mfoni Mpaee – ɔhwefɔ Nwonwasɔ

“Mekenkan asem na mema mo mmuaee anan. Mmuabee biara beye beaee mu baako wo dan no mu. Se mote asem no yiye a, ko beaee a eye wo mmuaee!

Momma yenhwe hena na ɔde ne aso bɔɔ yen asem wo ɔhwefɔ ne abɔfɔ ho.”

Wobetumi aka beaee no se:

 **A** |  **B** |  **C** |  **D**

Akɔnsɔm Afotu: Sɛ wo beaɛɛ no nni mmɔntɔ pa, tumi de mpanimfo gyina mpɔtam beaɛɛ mu na mmɔfra no nkɔ beaɛɛ no mu.

Asem 1:

“Ehe na ɔhwɛfoɔ no na wɔwɔ bere a ɔɔfo no baɛɛ?”

- ☐ A) Efie mu
- ☐ B) Asɔredan mu
- ☐ C) Wɔ afuo so
- ☐ D) Eɔa so wɔ gua mu

👉 **Mmuaɛɛ nokware:** C) Wɔ afuo so”

Kenkan Luka 2:9.

“Na eɔa mu, Awurade ɔfo begyinaa wɔn nkyɛn, na Awurade anuonyam hyɛ wɔn ho hyɛn. Wɔyɛ hu...”

Asem 2:

“Dɛn na ɛhyɛ ɔfo no ho bere a ɔbaɛɛ?”

- ☐ A) Ogya
- ☐ B) Mununkum
- ☐ C) Hann kɛsɛ ne Onyankopɔn anuonyam
- ☐ D) Nsuadɛ

👉 **Mmuaɛɛ nokware:** C) Hann kɛsɛ ne Onyankopɔn anuonyam”

Kenkan Luka 2:10.

“Nanso ɔfo no kaa wɔn ho hwɛ wɔn. ‘Munnsuro!’ ɔkaa. ‘Me de asem pa brɛ mo a ɛbɛma nnipa nyinaa ani agye.’”

Asem 3:

“Dɛn na ɔfo no kaa kyerɛ ɔhwɛfoɔ no kan?”

- ☐ A) “Munnsane!”
- ☐ B) “Munnsuro!”
- ☐ C) “Monne me nkɔ!”
- ☐ D) “Ehe na abofra no wɔ?”

👉 **Mmuaɛɛ nokware:** B) “Munnsuro!”

Kenkan Luka 2:11.

“Ogyefoɔ—yɛn nyansafoɔ no, Awurade—awo nne wɔ Betlehem, Dawid kuropɔn!”

Asem 4:

“Hena na wɔwoo anadwo no?”

- ☐ A) Mose
- ☐ B) Ogyefoɔ, Nyansafoɔ, Awurade
- ☐ C) ɔhene bi a ne din de Herod
- ☐ D) Odiyifoɔ bi a ne din de Elia

👉 **Mmuaɛɛ nokware:** B) Ogyefoɔ, Nyansafoɔ, Awurade”

Kenkan Luka 2:12.

“Na mo bɛhunu no senea ɛbɛyɛ mo sɛnkyɛnne: Mɔbɛhunu abofra bi a wɔde ntoma akyɛkyɛre no, na ɔda aboa adidibea mu.”

Asem 5:

“Senea na ɔhwɛfoɔ no behunu abofra no ne den?”

- ☐ A) Wɔde ahyɛdeɛ sika so bekyekyere no
- ☐ B) Ɔda ahɛmfie mu
- ☒ C) Wɔde ntoma bekyekyere no na ɔda aboa adidibea mu
- ☐ D) Ɔde nsoromma bi beɔɔ ne nsam

👉 **Mmuaɛɛ nokware:** C) Wɔde ntoma bekyekyere no na ɔda aboa adidibea mu”

Kenkan Luka 2:13–14.

“Na mpofirim, ɔɔfo no ho ɔɔ asraafo bebreɛ—ɔsoro asraafo—resom Onyankopɔn na wɔka sɛ, ‘Anuonyam nka Onyankopɔn wɔ ɔsoro kɛse mu, na asomdwoɛ wɔ asase so mma wɔn a ne pɛ ne wɔn so.’”

Asem 6:

“Den na abɔfo no kaa?”

- ☐ A) “Monhyɛ ho ma ɔko!”
- ☐ B) “Asomdwoɛ wɔ asase so ne anuonyam nka Onyankopɔn!”
- ☒ C) “Awiei no reben!”
- ☐ D) “Yesu hia mo mmoa!”

Mmuaɛɛ nokware: B) “Asomdwoɛ wɔ asase so ne anuonyam nka Onyankopɔn!”

Kenkan Luka 2:15.

“Na bere a abɔfo no san kɔ ɔsoro mu no, ɔhwɛfoɔ no ka kyerɛ wɔn ho sɛ, ‘Momma yenko Betlehem! Momma yenhunu adeɛ a ɛsie yi a Awurade aka akyerɛ yɛn.’”

Asem 7:

“Den na ɔhwɛfoɔ no yɛɛ bere a abɔfo no kɔɛɛ?”

- ☐ A) Wɔsan kɔda
- ☐ B) Wɔsɛɛ wɔn ho hu
- ☒ C) Wɔguanɛɛ kɔ Betlehem
- ☐ D) Wɔkɔ fie kɔka kyerɛ wɔn abusuafoɔ

👉 **Mmuaɛɛ nokware:** C) Wɔguanɛɛ kɔ Betlehem

Kenkan Luka 2:17 & 20.

“Bere a wɔhunuu no akyi no, ɔhwɛfoɔ no kaa nea asi ne nea ɔɔfo no aka fa abofra yi ho kyerɛ nnipa nyinaa...”

Na ɔhwɛfoɔ no san kɔ wɔn nguan ho, wɔde anuonyam na wɔde ayɛ Onyankopɔn senea wɔate ne ahu no nyinaa. Ɛyɛɛ pɛpɛɛpɛ senea ɔɔfo no aka kyerɛ wɔn.”

Asem 8:

“Den na ɔhwɛfoɔ no yɛɛ akyi no?”

- ☐ A) Wɔde sieɛ
- ☐ B) Wɔkɔ fie wotumi kɔmɔ
- ☒ C) Wɔkaa kyerɛɛ obiara na wɔhyɛɛ Onyankopɔn anuonyam
- ☐ D) Wɔsrɛɛ abɔfo no sɛ wɔnnsan mmra

👉 **Mmuaee nokware:** C) Wɔkaa kyerɛ obiara na wɔhyɛ Onyankopɔn anuonyam

“Mo yɛ adwuma pa wɔ asem no tie ne mmuaee no mu! Nnɛ, yɛate asem kɛse a efa Yesu awo ho—bere a ɔsoro betɔ asase so, na Onyankopɔn ahyɛdeɛ Ogyefoɔ no baeɛ!

Na hena na Onyankopɔn paw sɛ ɔbɛka ho kan? Ɛnye ahene anaa mpanyimfo... na mmom ɔhwefoɔ. Nnipadɔm a ɛyɛ daa, wɔn a yɛbɛka sɛ wɔn ho nni hwee. Ɛkyerɛ yen sɛ Yesu baeɛ ma obiara—ɛnye tumiwura anaa wɔn a wɔn din yɛ kɛse nko. Ɔbaeɛ ma ohiani, wɔn a wɔyɛ adwuma dodoo, wɔn a wɔnye ani so, wɔn a wɔn koma yɛ yaw... na ɔbaeɛ ma wo nso.

Ɔhwefoɔ no anyɛ sɛ wɔtee asem pa no pɛ. Wɔgyɛ dii mu, wɔkɔyɛ ntem kɔhunu Yesu, na wɔkaa kyerɛ obiara nea wɔahunu. Sɛnea ɔhwefoɔ no yɛɛ no, yen nso yebetumi:”

- “Asɔre Yesu awo ho anigyɛ mu!”
- “Ka asem pa no kyerɛ afoforo”
- “Na kae sɛ Onyankopɔn betumi de obiara—yen nso—aba ne anansesɛm kɛse no mu.”

Mpaebɔ Toɔsoɔ

Da Onyankopɔn ase sɛ ɔsomaɛ Yesu, Ogyefoɔ ma obiara.

Bisa Onyankopɔn mmoa sɛ ɔnhɛ yen den na yenka asem pa no te sɛ ɔhwefoɔ no yɛɛ.

Kamfo Onyankopɔn sɛ ɔde nnipa a wɔn ho yɛ basaa ka ne anansesɛm kɛse no mu.

Nketewa Kuw Bere 2

Mmere 20-25

Kyɛ mu nsem titiriw: Efisɛ Onyankopɔn ɔɔ yen nti, yetumi gyedi Ne nhyehyɛ mu, sɛnea Maria yɛ no pɛpɛpɛ.

Dwumadi: Asem Senkyerɛnne Agoro

Adwene: San ka Yesu awo ho asem fi Luka 2 mu.

Ndeɛ a ɛho hia:

Prent 2, nsem-akwan nwoma a wɔakyerɛw nsem tiawa fi Luka 2 mu (wɔakyerɛw nsem no nwiinwii)

Nsusui ho mfonini:

Ngɔbɔfohwɛ wɔn nguan wɔ kwae so

Ɔbɔfoɔ yii ne ho adi kyerɛ ngɔbɔfoɔ

Ngɔbɔfoɔ hweehuu Yesu

Ngɔbɔfoɔ ka kyerɛ afoforo fa Yesu ho asem

Ɔɔ nsem no ho nwoma no nwiinwii na ma nkumaa no kuropɔw biara nsa nsa.

Ma wɔn nyinaa yɛ adwuma bom na wɔde nneɛma no hyɛ nhyehyɛ mu pɛpɛpɛ. Boa mmofra ketewa no wɔ akyire no sɛ wokɔka nsem no wɔ wɔn aso.

Sɛ wotwa mu wie a, kenkan asem no fi mfiase kosi awiei de wɔn nneɛma a wɔahyɛ nhyehyɛ mu.

Sanhwɛ nneɛma biara na bisa: “Dɛn na ɛto so akyi bae?” sɛnea wobɛkae asem

no akwan.

Nsem ho nhweso:

“Maria ne Yosef kɔɔ Betlem”

“Yesu wɔwɔo no na wɔde no too ngɔbɔɔdan mu”

“Ɔbɔfɔɔ yii ne ho adi kyere ngɔbɔfɔɔ”

“Ngɔbɔfɔɔ hweehuu Yesu”

Dwumadi: Yesu Ba Me Nkyen Mfonini-ho Dodoɔ

Adwene: Boa mmofra no ma wɔte ase se Yesu baa nnipa nyinaa ho, senea obiara ne ɔman biara ne adwuma biara ho na wonsusuw ho senea wɔka wɔn ho wɔ Onyankopɔn akese nhyehyee mu fa adwuma a ani gye ho ne adwene mu.

Ndee a eho hia:

Kratafa anaa poster kratafa kese

Abɔdam nwoma mpɔtam, mfonini a wɔaprent nnipa ho dedaw

Glue nsɔba

Seesaw

Krayon anaa mpena a wɔde kyerew nsem ne mfonini

Ma onipa biara kratafa anaa ma wɔn ye adwuma bom wɔ poster kese so.

Ma wɔn twa mfonini anaa wɔnwene mfonini a eɔa nnipa ho: abofra, mpanyin, ahonyafo, ahiafo, adwumayefɔɔ a wɔye adwuma ahorow, nnipa aman ahorow mu.

Wɔ kratafa no soro no, kyerew: “Yesu bae ma obiara!”

Se wɔreye adwuma no a, bisa:

“Aɔen nti na wugye di se Yesu bae ma nnipa nyinaa, enye mpanyin nkutoo?”

“Nnipa ben na wugye di se Yesu bae ma wɔn?”

(Dee eto so: Ahonyafo nkutoo? Nnipa a wɔko asɔre nkutoo?)

“Aɔen nti na wugye di se Onyankopɔn paw ngɔbɔfɔɔ se wɔnye nea wɔbeka asem no kan mmom se obi a ye mpanyin?”

“Wugye di se Yesu bae ma wo nso? Aɔen nti?”

(Hwe se wɔbehunu wɔn boɔ so wɔ Onyankopɔn ani so!)

“Wubetumi aka obi a ɔwɔ wo nkwa mu a ɔhia se ɔte Yesu ho asem pa?”

“Se wuhu se Yesu bae ma obiara—mmom mpo wɔn a wɔte se wɔye nkurɔfo a wɔnkɔka ho anaa wɔ were afi wɔn ho—eye den ma wo?”

“Se wubetumi aka Yesu awo ho asem pa kyere obi a, den na wɔbeka?”

Dwumadi Pɛpɛ: Anigye Mmoa Mmemu

Ndee a eho hia:

Mfonini asem mmaa (shaker, tambourine) anaa nsam a wɔɔ

Kenkan Luka 2:10-11 na fre mmofra no ma wɔmmua so wɔ anigye mu (musu, dwom, anaa ɔfre “Yesu awo!”)

“Nanso ɔbɔfɔɔ no kaa wɔn ho. ‘Mommɔ hu!’ ɔkae. ‘Mema mo asem pa a ebema nnipa nyinaa anigye kese. Agyefɔɔ—yenka ho se Kristo, Awurade—awo nne wɔ Betlem, Dawid kurow!’”

“Aɔen nti na eyi ye asem pa ma yen?”

“Yetumi di ahurusi na yeye anigye senea ngɔbɔfɔɔ no yee no!”

Kɔ Mu Dɔkɔso

“Aden nti na wugye di se Onyankopon paw ngɔɔɔɔ, nnipa a woye nkurɔfo pe, se wonye nea wɔbeka Yesu awo ho asem no kan?”

“Den na saa asem no de kyere yen fa won a Yesu bae se ɔbegye won ho?”

“Se woye ɔɔɔɔ a wohuu ɔɔɔɔ wɔ ɔsoro mu a, ebeye den ma wo?”

“Den na eye anifere anaa anidie a wugye di se Onyankopon rebisa wo se wobegyedi no mu?”

“Senea ngɔɔɔɔ no yee no, beye den na wubetumi ada ahurusi fa Yesu ho?”

“Se Yesu bae ma obiara a, ebeye den na yen ye mmɔborɔhunu kyere nnipa a won ho ye ɔɔɔɔ—kɔfa won a won ho ye ɔkwantuni ho mpo?”

“Bo mu ɔkwan baako a wubetumi de Yesu ho asem pa akɔkyere obi wɔ saa nnawɔtwe yi mu.”

“Eye den ma wo se woye ɔpart no mu wɔ Onyankopon akese nhyehyee mu—pɛpɛpɛ senea Maria, Yosef ne ngɔɔɔɔ yee no?”

Awiei Bom

Mmere 5-10

Dwumadi: Asem Pa a Yebekyerɛ Nwoma

Ndeɛ a ɛho hia:

Index krata anaa krata a wɔato mu

Krayon, stickers, mpena a wɔde kyerɛw nsem ne mfonini

Pɛpɛɛ: Nneɛma ho nsem anaa Bible nsem a wɔbetumi akɔsoɔ

“Ngɔbɔfoɔ no nkyerɛ wɔn ho asem pa no nko—wɔka kyerɛ obiara!”

Ma onipa biara krata ma ɔnwene anaa ɔkyerɛw asem anigye fa Yesu awo ho.

Mmofra ketewa no betumi anwene ngɔbɔdan anaa nsoromma na wɔbɛka wɔn asem no.

Mmofra mpɔtam betumi akyerɛw: “Yesu awo!” anaa “Asem pa ma nnipa nyinaa!”

Mmuae Ne Nhyiamu

Ma wɔn kyere wɔn krata no ma wɔde kɔ kyere awofo, adamfo anaa sukuu adamfo.

Prent memri nsem no.

Sua memri nsem a ɛwɔ saa ɔman yi mu (Luka 2:11). Hwe Memri Nsem Agoro Adwene ho nsem.

Bɔ mpaeɛ ka mmofra no ho na ma wɔn kɔ fie.

Bɔ Mpaɛɛ Wɔ Awiei

Kyere mmofra no sɛ wɔmfɔ mpaeɛ nyinaa mfa berɛ a wɔyɛ hu anaa berɛ a wɔretwen biribi no ho.

Agoro

Minit 25

Agoro: Nkɔmhye Mframa Ntemu

Asemfua titire: Kyere mma no se Onyankopɔn bɔhye a ɔboɔ fa Yesu ho gyee bere tenten ansa na eye adɔe, nanso ɔdiihye no so!

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Envelop 4 a wɔkyerew Yesu din biako biako wɔ ho firi Yesaia 9:6 (ɔkyerekyerɛfo Anwonwadeɛ, Onyankopɔn a ɔye den, Agya a ne nkwa nni awiei, Asomdwoe Hene)
- ☐ Krataa a ekyerɛ nsem a ɛbo nsem no ho (sebea: “Onyankopɔn a ɔye den – Yesu ye den na ɔwɔ tumi”)
- ☐ Tebea anaa akyerewadeɛ kɔkɔɔ (whiteboard) se wɔde behye din no ne nkyerɛase no abɔ mu

Sene a wɔbeɔ:

- Kyekye klas no mu ako abɔnten abien, na ma wɔn gyina mu. Fa envelop 4 no kɔto abɔnten no anim wɔ tebea no so.
- Ogyapade biako firi abɔnten biara beguare na ɔfa envelop biako de kɔma ne abɔnten.
- Wɔ mu no, wɔbehunu Yesu din biako (ɔkyerekyerɛfo Anwonwadeɛ, Onyankopɔn a ɔye den, Agya a ne nkwa nni awiei, Asomdwoe Hene).
- Abɔnten no beye adwuma bom se wɔde din no behye nkyerɛase a ɛwɔ kɔkɔɔ anaa poster ho.
- Fa totoa kɔsi se wɔanya ne nyinaa pɛpɛɛɛ.

Nkitahodi:

“Edii bere ansa na moanya din nyinaa anaa?” (Yiw!)

Ka se: **“Sene a agoro yi gyee bere no, saa ara na Onyankopɔn bɔhye fa Yesu ho gyee bere tenten, nanso ɔdiihye no so!”**

Agoro: Twen Ahyedee no

Asemfua titire: Boa mma no ma wonya nimdee fa sene a ete se se wotwen adepa—sene Israelfo twen Yesu no!

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Akyedee a wɔakɔto mu (adaka a emu da ho anaa akyede ketewa wɔ mu)
- ☐ Krataa ketewa a wɔkyerew agoro ketewaa anaa nsɔhwɛ (yeye ho pɛ)

Sene a wɔbeɔ:

- Yi ogyapade biako ma ɔtena anim de akyede no hye ne nsa.
- Kyere no se ɛse se ɔtwen ansa na ɔbeɔbue. Bere a ɔretwen no, klas no bo agoro ketewaa (se “Simon se”, anaa kɔ so kɔsi 30, anaa nsɔhwɛ ketewa).
- Bere a bere no wie a, ma no bue akyede no, na ɔbehunu nsem a wɔkyerew wɔ mu: **“Yesu ne bɔhye kɛse no!”**

Nkitahodi:

“Ɛte sen senea wotwenɛ?”

“Bible mu nkurɔfo twen mfee ɔha pii ansa na Yesu baa!”

Nɔma foforo: Ma mma foforo nyinaa nsa nsem ketewa (se mpempem, nsamtoam, anaa nsem a eye den) na ma won nya akyede ketewa akyiri—eboa won ma wonya boaseto na wode won ho to Onyankopon bɔhye so.

Agoro: Yesu Din Dwom Gyae

Asemfua titire: Boa mma no ma wɔsua Yesu din titire no wɔ kwan a eye anigye ne ho dwumadi.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Afidie a wode bo dwom
- ☐ Yesu din a woka wɔ Yesaia 9:6 mu

Senea wɔbɛbo:

- Bo dwom na ma mma no nyinara nnwinnwen.
- Se dwom no gyae a, fre Yesu din bi firi Yesaia 9:6:
 - Ɔkyerɛkyerɛfo Anwonwadeɛ – Bo se woreka nsem wɔ nsam.
 - Onyankopon a Ɔye den – Kyekyere wo nsa se superhero.
 - Agya a ne nkwa nni awiei – Tee wo nsam se abotare kese.
 - Asomdwoe Hene – To wo ani na fa hohoro mmirika.
- Mma no gyina mu wɔ nhoma a ekyerɛ din no.
- San bo dwom na ko so.

Nkitahodi:

“Seye he na Yesu din yi mu wo pe sen? Aden?”

Agoro: Ahyɛdeɛ Fa Fa

Asemfua titire: Boa mma no ma wonya nimdeɛ se Onyankopon bɔhye fa Yesu ho de kɔ awo ntoatoaso pii ansa na ebeye adɔe.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Ade ketewa (bɔɔl, akonwa, anaa biribiako)
- ☐ Bea a wɔbetena abɔ ɔhyeye (circle)

Senea wɔbɛbo:

- Ma mma no nyinaa tena ɔhyeye mu. Bo dwom na wode ade no befa kɔfa kɔfa.
- Se dwom no gyae a, ɔba a ade no wɔ ne nsa no beka Yesu din bi firi Yesaia 9:6.
- Se ɔnkae a, agoro no mu nkurɔfo betumi aboa no!
- Ko so bo kɔsi se wɔaka din nyinaa.

Nkitahodi:

Bɔhye a efa Yesu ho de kɔ mfee ɔha pii ansa na eye adɔe.

“Aden nti na eho hia se yefa Yesu asemba no to afoforo nso nne?”

Prentwe 12.1

AΣEMPA MMOA SO MMENMU

Wope se wokɔ Disney World!	Wobenya nkraman ketewa!	Ekylene yerekɔ akwantuo wɔ sukuu mu!
Enne anadwo yɛbedi w'adidie a wope paa no!	Wokɔ w'adamfo awo da afahye no!	Nana reba abesra yen!
Wobɛbue akɛdeɛ bi enne!	Wokɔ da w'adamfo fie!	Wope se woreye afahye wɔ sukuu mu!
Wo team no dii agodie no mu nkonim!	Wobenya aduane a eye dɛ wɔ adidie akyi!	Enne anadwo wubetumi atena ase akɔ akyiri!

Prentwɛ 12.2

ANANSESEM NHYEHYEE AGODIE

